

**Teorii na motivacija (makedonski)**

**Vrsta: Seminarски** **đ Broj strana:** 8 **đ Nivo:** Evropski fakultet, Skopje

Motiviranjeto e isto taka del od predmetot na menaxmentot. Toa vključuva poznavanje I upravuvanje so mehanizmita na individualnata I grupnata motivacija . Motiviranjeto često se izrazuva so zborovite:želba, sakanje, cel, potrebi, pottiknuvanje I inicijativa. Motivot se definira na različni načini, kako na primer:Spored izvornoto značenje, kako energičen uslov,vnatrešna sostojba.Motivacijata e od krajno značenje za menaxerite, bidejći nivnata uloga e podredenite da bidat polni so energija vo ostvaruvanje na celite na organizacijata. Razbiranjeto na pričinите za motivacija e glavно baranje za sekoy menaxer koj e angažiran vo nadleduvanje na vrabotenite.Motivacijata odreduva kolku energija I entuzijazam će vklučl rabotnikot za realiziranje na nekoja rabota.

#### **VIDOVI MOTIVI ( PRIMARNI I SEKUNDARNI)**

Potrebite ili motivate možat da se podelat vo dve široki kategorii:primarni I sekundarni. Primarnite motivi direktno proizleguваат od fiziološkite potrebi na organizmot, go sledat čovekот низ долога negova evolucija , a se во врска со negovoto održuvanje I održuvanjeto на врстата,se manifestiraат во она што знаčl glad, žed, spienje,seks,izbegnuvanje bolka I bezbednost . Po svojata priroda, tie se biološki relativno stabilni I nivnото вlijание врз однесуванјето е очигледно, поради што tie лесно se identifikuваат.Spored kriteriumot на биолошката функција,primarnите motive možat da se podelat na:

Pozitivni motivi, koi se rezultat na nedostig I predizvikuваат baranje I trošenje na potrebните supstancii(glad,žed)

Negativните motivi, koi se rezultat na prisustvo на šteten ili potencijalно šteten pottik koj proizvedува begstvo ili napuštanje(bolka, strav)

Grupni motivi ili motivi за održuvanje на видот, koi se rezultat na prirodата на reproduktivniot system I proizvedуваат brak,deca, vospitno odnesuvanje.

Međutoa , čovekот како bio-socijalno suštestvo под вlijание на opšttestvenite odnosi I opšttestveniot trud , svoite prirodni potrebi gi „socijaliziral“ I usoglasil so odредени opšttestveni normi I pravila I gi potčinil na opšttestvenite vrednosti.

Sekundarnite motivi, se psihološki, koi se под neposredna kontrola на samata ličnost I se steknuваат низ искуство I učenje, značajno variraat во зависност од kulturata I od samata individual. Tie proizleguваат од želbata за моć, postignuvanje,qubov,drženje.Nivnото идентификување I interpretacija е mnogu teška, bidejčl tie se mnogubrojni I se manifestiraat на različni načini.

Sigurnost -Spored Morgan I King, sigurnоста pretstavuva sposobnost да se задрžl ona што se има, да se биде siguren deka će se троšl ili koristi во idnina isto kako во minatoto. Obratno, nesigurnоста pretstavuva strav deka"rabotite ne se trajni, ne se večni,, I deka može da se zagubi ona што во моментот se poseduva.

...

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU. -----**

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

**MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)**